

31⁽³⁾
10/14 P.P.1-26
see [319 1b]
[0-1b]

K44/14
Isaak Mulaudzi
Tshakoma.

b.

Events in Loutpansberg from 1870 to 1904

[K44/14]

1

Mafhungo a kale

[July 1939]

Vhathu vha kale vho vha vhe na vhuhali.

Ngauri Ramabulana; o vha a tshi vhusa u swika muledzhi, na Ha Madala. Na vhudogwa, na Ha matshavha. ngauri ndi tsini ha Venda. Matshavha, o vha e Nanga Khulwane ya ufhunga mapfumo musi vha tshia ndawani ngauri ndi vhatnu vho bvaho thungo ya vhurwa vho vha vho dzula ha Masimula vha lwa na e a shavhela Venda a dzula Mauluma. A shavha dali a ya Luvhola. Na hone a tuwa ngauri hu sina mafulo. A Kholomo vha ya vha fhata Ha Matshavha. tsini ha thavha ya Mafhishi. (Bandolierkop). Ngauri Mashango a kale ndi musiena dzi ndwa maswuhanu (Vhathanga) vho vha vha tshilisa masambi a vho Khotsi avho, na u zwima dzi phukha, nga mafulo na u dzula mirangani. Ya dzi Kholomo, vho di lugisela u lwa na maswina Kana ndi ndau kana ndi vhatnu.

2

Ha ri nga linwe duvha vho Takala vha pfa nanga, ya phala, na umkosi u tshilila vho vha vha khox tshi khou khou la vha tshi nwa vha pfa hu tshi pfi Makhuwa. O da; sia la, vho fhi relo Venda; vho fhata mishasha ya vho dzi thavhani dza hone. Schoemansdal. Vhatnu vha thoma u hanganea vha ri doya nga fhi? Vhanna a vha vha do ri vhulaya.

Nyofho ya fara shango lothe, vha hanganea. Vha vhu dzisana vhari: vha tshena vhe ri mini? Ngauri ho vha hu sina a di vhaho zwi vha dela zwone. Vha e le lwa vha ri a vhongo da nga ndwa, vho da u fhata, vha ri ri do zwivhona. Nga u ofha vhavhudza vhathanga uri vhalise masambi ngauri vhovha, vho di lu gisela u lwa. Arali vhatshena vha tshi funa u dzi rola. Mbili dza vha Venda na vha suthu dza du ga vhuhali.

Vha vha vhoan zwauri a vha na ndwa ndi vha thu vha khuvhe.

Tshifhingani tshe ne tshi la vhaVenda na vha Suthu, a who ngo tshidzana na vha tshena zwa vhudi ngauri vengo lo vha lihulu. Ngauri Makhuwa ndi vhathu vha tshituhu. Na vhaVenda ndi vhathu vha tshi tuhu. Mavhuru ha vhala who daho ufhata mudi wavho Schommansdal (Ha funyufunyu) who kundwa nga vhaVenda, ngauri a vhongo pfana na vhaSuthu na ~~vhaVenda~~ vhaVenda.

Tshifhinga he tshila ndi uri mavhuru ha vhala who vha vha sa athu u elelwa zwa uri muthu murema anga fungwa.

Vha hone, vha tshena vha funaho uri muthu murema a funzwe mafhungo a mudzimo a si vhanzhi.

Tshi ne tsha ri shaisa u pfana na makhuwa a kale, ndi uri vha ri khadeledza, ra vha shumela, ritshi lisa, ri tshilima, ri tshi fhanza khu ni ri sa vhone malamba. Yone mbadele nangwe zwi zwinwe na hone who vha vha sa funi uri muthu murema a funzwe mafhungo a mudzimu, na u divha Jesu. Na u se ndela tsini ha kereke. ya vh. Ngauri who vha vhe vhathu vha tshituhu ndizwa misi he ila vhathu vhe na tshituhu Mukhuwa a tshi vhu laka muthu murema zwi sina mulandu, na murema a vhulaya mukhuwa vha soko u vhone Goloi i sina muthu who tangula zwothe ndi zwone zwo vusaho vengo vha tshi who vhulaha nga tshimbevhe hu u lifhedza.

4 Vha sa divhi o muvhulayaho.

Ndi zwone zwo vusaho vengo na tshituhu. Musi makhuwa a tshia u zwima vha tuwa na vhathu who hwala zwigidi Mukhuwa o na mela mbidi na tshi Gidi tshi nwe tshihwalwa nga muthu wawe ngauri who vha vha tshi zwima Ndou. Na thuda, na nari na mbvuvhu na tshugulu. Ngauri vha tshi a u zwima who vha vha sa vhuji vhothe, nga Phukha Ndou Nari tshugulu ngauri ndi Phukha dza vhuhali ha u lwa. Arali yo thuntshwa i a lwa a rali i songo farwa zwavhudi n auri vha tou na nga Khulwane. Ilevhaho nga maanda ndi tshugulu, tshigidi tsha hone tshi hwalwa nga vha vhili vha tshi thuntsha vha vhea

319

44/14 3

Kha phannde ya muri ngauri a tshi koni u poswa nga muthu o vhea kha Shada zwi Gidi zwa kale zwo vha zwi tshi vorderlader
ta te lwa nga mulomoni nga musili Ri shela musili phanda. Ra kona u gadelo dzadza (Labi) nga Laistok ndi tsimbi ya u tatela nga yo.

5 Ra kona u longa, Dobi. Kha muthondo wa tshigidi ngauri vha kale Dobi yo vha li tombo la Mahangahwe. Vha zwimi vho vha tshi hwala zwi Gidi na Baniri Gurt i dzulaho dzi Gulu. Na dobi na lunanga lwa musili. Baniri ndi Banda ire na zwi kwama zwa Gulu na Dobi i vho fhiwa. Kha khundu. Ngauri ndi mushumo wa u ta-tela nga lutatelo zwi Gidi zwo vha zwi zwa Vorderlader Mbeu. nzhi zwothe ri ri ndi mukapu-dziwa tsha Ndou, na nari, tshugulu, Nathuda, tshi pfi, Poto i na mulomu mululu-mutha e ethe ha hwali tshi hwalwa nga vhavhili musili wazwo u elwa nga zwanda zwo vhili huina zwi tuku ndi Raifulna mantshetshe zwilapfu. Na Mmini zwa mabanda ma vhili zwi tatelwa nga mulomoni na Galavhisি ars-ahderlader na muzonye tshi tatelwa nga murahu. Na Dobi dzina, madzina a dzo ndi Dobi dza Mabena, dzi re na thanga. Na tshi nyembane, dzi ta te la tivhilobo tsha milomo mivhili (tweeloops) Dobi yatsho a i na thoho.

6

Phukha he dzo khulwane dzo vha dzi tshilwa Ilwaho nga maanda. Ndi Tshugulu ndi phukha i o fhisaho na vhuhali. Arali vha tsha ditatela i tshi zwi vhona i da u lwa. Vhafanelo u tou dzumbama tshi ta kani nga u ofha. Ngauri i alwa nga maanda na nga vhuhali mavhuru. Vha shavha n'a dzimbidi vhathu vha sha vha nga milenzhe vha pika lu vhilo vhanwe vha vhulawa he ne ngei Dakani vha shaya na mushulungi ndi hone u vhengana hune ha bva hone ngauri a vha landi muthu murema ndi hone vha Suthu na vhaVenda vha vhengana na mavhuru. Ngazso vhaVenda. Na Maguvhu ndi hone vho zwi vhona vho zwipfa! Ha vha u vhengana na u Nyadzana u vhe ngana ho vha ho hula kha vhaVenda, vho dzulaho, dzi Thavhani.

khulu, na madakani mahulu, ngauri vho vha vhofulufhela dzone zwinzhi ngauri. Na vhaVenda vhovha vho rambiwa u zwima dzi Ndou Huno ngauri na vhone vha tshi vhilaela vha sa wani malamba Nanga. dza Ndou dzi tshi dzhiwa nga mavhuru vhaVenda, vha shavha na zwiGidi, zwe vha hwaliswa. Mafhungo e neo a vusa nndwa. Ngauri khavhenevho, vhaVenda, nduna yavho ya u zwima ndi Funyufunyu, (Trompo) le a irwa nga mavhuru musi vhono vhuya u zwima, mavhuru vha vhidza vha vheregi, vha vho vhari, zwino ni a Haya, ni dzule vhe ge mbili ni vhuye ri e u zwima ha fhu ngauri Dziphukha.
 Khulu na madakani mahulu, ngauri vho vha vhofulufhela dzone zwi nzhi ngauri Na vhaVenda vho vha vho rambiwa u zwima dzi Ndou Huno ngauri na vhoen vha tshi vhi laela vha sa wani malamba nanga. Dza Ndou dzi tshi dzhiwa nga mavhuru vhaVenda vhashavha na zwiGidi, zwe vha hwaliswa. Mafhungo e neo a vusa nndwa. Ngauri khavhenevho, vhaVenda, nduna ya vho ya u zwima ndi Funyufunyu (Trompo) le a irwa nga mavhuru Musi vhono vhuya u zwima, mavhuru vha vhu dza vha vheregi vha vho, vhari, zwino ni a Haya, ni dzule vhege mbili ni vhuye ri e uzwima ha fhu ngauri Dziphukha. Zo vha dzi tsheenzhi dzodala mashango other. VhaVenda vho vha vha tshi tou u pfula nga misevhe na nga mbado, dzo pfumbiwa, nga Mishonga ya vho uri dzi si vhe, na maano. Vha tshi tou unanga i ne vha funa, ya sala dzi nwe dza shavha yone ya ~~sik~~ sala vha i rema Kha maganu, ya mbo diwa he ne fho nga vhunanga. Ha vho, yo fa vhe ri a iliwi nga Shango lithihi vheri a ifheli. Hu da mashango other. vhaTangana ya di sala. Ngauri vhatu vha kale vho vha sali zwinzhi na hone phukha dzovha dzi tshinga kholomo. Ndou vha tshi tou u sera nga fhasi hayo vha rema yafa. Na ngoho vha newa adila ya u ya mahayani. Vha ya hayani u awela. Vhu fheloni ha vhege ya phana, vhaVenda, vha langana u lwa na makhuwa. Vha ramba mbi vhe ri tshiala tshiala vhailafuri vha ita tshimbevha vhe ri muthihi nga muthihi A vutshele vhasa wawe zwino vheri nga ri ite maano ri ~~mag~~ humbele zwinwe

zs

K44/14

zwigidi, ri ri Ndou, dzo wa mutangani, ri fheni zwi Gidi
 ri ni vhulahela dzi Ndou ri do vhuva na dzi nanga Ndou
 dzi Murahu ha Thavha, ya Sunguzwi, vha newa zwi Gidi. Ha
 ri vhusiku vha vutshela Makhuwa vha lwa na vho. Ngauri
 Shango la Venda ndi la dzi thavha, na Madaka mahulu, Makhuwa
 vha Kundwa ngauri vho vha vha sina zwi Gidi. zwa vhudi zwi
 nonga zwa zwino, na Ganunu la hone lo vha li tshi tou ta
 telwa nga mulomoni vha tou fhisa nga mulilo nga murahu.

Ganunu vha shavha/^{la} sala li tshi lila li lothe, milinga yalo vhowha
 vha tshi tika nga matombo, uri li si shavhe. A li swiki
 kulekule.

Ha ri: nga li nwe duvha makhuwa vha langana u tuwa. Hari
 vhusiku vha mbo di goda vha shavha. Ngauri a vho ngo vha
 na vha pnalali, murahu, ha vho.

9

Ha ri nga matshelo vha wana e matumba. Vho pfuluwa, A
 si vhalaa Tshi ruli tshi tshi duba, vha tshi a vhurwa vha
 sola vha tshi kanuka vha tshi ri "Aa" "aa" Hu si di vhe
 muthu u ri mulandu ndi mini?

U pfuluwa u ho, ha makhu^W ha sha vhisa vhathu. Vha
 Ha Matshavha, vhe ri a ri lindeli hezwi zwi daho. Nanga
 ya Phala ya lila, vha Ha Matshavha, A si vhalaa, vha shavhela
 vhu kovhela na masambi a vho. Ngauri Makhuwa o vha o gonya
 na mulambo wa mnegedzi (Sand Rivier) vha Ha Matshavha, vha
 u wela nga vhukovhela, A si vhalaa vha shavhela Ha Laga
 Malokong (Rev. Sonntag) vha tanganedzwa hone. Vha fhata
 hone, vha rudza mbilu, ya vho. Ha ri vho dzula henengei
 Madevhele, a vhulaha makhuwa, Moordrift Muhalagwena, vho vha
 vhe Mavhuru vho te vhelaho Piet Potgieter, nga nwaha wo noyo.

10

¶ Mafhongo e neo a vusa nndwa. Mukosi wa Makhuwa walila
 wa guma vhurwa. Vha da vha tshi phalala mukosi, vha ku
 vhangana, Uri vha ee u lifhedzela vha havho. Na He ne
 ngei musanda wa Ha Laga Malokong phala ya lila. Vheri
nzaa Maswina a la o ri wana ndi hone hone haa? Ri a tangana.
 Vhatanga vha ku vha ngana Musanda.

319

Vha Ha Matshavha, vho vha vhe vhona, vha lwi, vha ima hukondaho, vhari namusi ndi honehone. Vha tshi do ri vhona! Makhuwa, a ku vhanganana. Mbi ya laulwa, vha tsa na mulambo wa Muhalagwena. Vha luga Musanda, Malokong wa Ha Laga. Ho vha hunga madekwana, vha e dela heneffo. Ha ri musi Mapfuvhi a tshi tswuka. Makhuwa a we la mulambo. Vha ya Musanda. Vhathangana vha bva vhatangana muvhunduni.

11

Vhatshena vha nisa mulilo. U bva ho. Bai (Port Eoizabith) Mntobvu wa shuluwa, wa ri tikk--ndii, tiki-ndi, tiki-ndi, ngauri vharema vho vha sina zwi Gidi zwi nzhi vha kundwa, vha shavha ngauri vhatnu vha tshi fhela. Vhe ri: ri a fhela! vha shavha.

Makhuwa vha thuba mudi vha u longa (Mulilo) vha thuba kholomo na vhatnu ndi hone vha Ha Matshasha vha tshi zwi vhona zwa uri fhano a si hayani. Ndi khwine ri tshi humela murahu. Vha mbo di one sa vha hu mela Murahu. Hayani. ha vho. Ha Matshavha. Na zwino hono sala vha duhulu.

Venda la mbo lala. Ha sa la Mabastera ngauri Ramabulana o vha fha shango la muraleni, na Mmara vha tshi vha di na vhavha bvisisa vhana vha vha Sidzana Matanzhe a Mahosi vha tshiluvha nga vho. Vho Mphaphuli na vho madzivhandila na Rambuda. wo vha u Mulano, hu sina mulalo vhu vhu swina fhedzi. Na dzi Ndau, dzi hone, nga maanda muthu a sa tshi mbili e e the. Na Shango lo vha li tshi lemela Mashango a tshi vu tshelana. Ndwa yo fhungudzea nga u da Ha Vhafunzi nga fhungo la mudzimu Ndi lone Shothodzo la vhatnu vhothe.

12

Vhana vha Ramabulana ndi Davhana na Rasikhuthuma na Makhado musi madzivha, O Ma, vhana vha Ramabulana vha vha ngisana vhuhosi, ha vuwa ndwa, khulu, musi murathu, wa vho Makhado a tshi dzhena vhuhosi. Davhana a shavhela. Ha Jiwawa (Johane Alkaasini, Makhado a mutevhela a tuwa aya Ha Mphaphuli a vhuya Ha Mphaphuli a da a dzula. Mpheri, Rasikhuthuma, a dzula Tshitungulu. Nga linwe duvha. Davhana a amba na Jiwawa, u ri vha die Rasikhuthuma. Miwawa, a ramba vha Tonga vha die Rasikhuthuma a shavhela vhulovhedzi, musi o no

dzula henengei. Miwawa, a dovha a mutevhelela uri a vhuye. Na ngoho. Rasikhuthuma a vhuela Tshitungulu a dzula hone a luvha ~~M~~ Jiwawa. ^J Jiwawa ovha e Muportogis a tshi bva Portogis. O da na nduna dzawe. Ndi vho Nwamanungu ~~z~~ na Miswani. Na Lurese khosa ~~za~~ ndi e ne pho~~p~~^{li} sa lihulu na Fridirik musi a tshi bva Portogis ovna e muvhambadzi oda na vhaTonga vho muhwalela thundu dzawe nazwi Gidi zwa mukapudziwa (vorderlader) na Mabodelo a halwa (Grafau) ndi Mabodelo mahulwane li hwalwa nga vhathe vhavhili. VhaTonga vha muita khosi yavho, vha muluvha, ngauri o vha e na zwi Gidi ngauri vhathe vhakale vhovha vha tshi ofha tshi Gidi ndi hone a tshi vha Khosi. (Toloki) muambeleli wae, o vha e Aprel Tshinetise mu nwali ndi Bwatama, e na mapholisa ~~za~~ awe, muthelo wae, vhavha vha tsni thela nga maLembe mavhili kana mana. El yo vha itshi thelela vhathe vhanna. Muvhuso wae wa hula a ya u dia, Ha Tshikumbu Phanda ha thengwe. Na Lwamondo. Na Ha Magoro na Ha Rambuda, na Luvhola, na Ha Begwa. Nga linwe duvha Mavhuru ~~zhazmuzaaz~~ vha Mufara, vha tuwa nae vha mu isa Kimberley vhudzuloni haweha dzula Mr. Greeve. Nwaha muthihi a do vha a vhuya vhudzuloni haweha. Ngauri ovha e na Khotho, ya u khotha, vha thu, khayo. Ndi Danda lihulu lire na mabuli manzhi vha longa mulenzhe muthihi muthihi khalo.

14

Na katsi ovha e nayo. Ndi thambo dzo lukiwaho sa thahu dzi na mapfundo dzo vho fhelelwa khathandanjana musi vha tshi rwa muthu vha abvula Badzhi, na Hembe, vha mushu vha misa vha vhofha zwanda na milenzhe. Vha rola Sambelo vha shela ~~madi~~ vha longa katsi ngomu vho shela na muno. Arali muthu e na mulandu vha dori mulifho wa mulandu wau ndi £5. Arali a sina ndi katsi thanu. Ngauri na vhaVenda vha vha vhatshimuofha, vho Tshivhase na vho Mphaphuli vha tshia vha tshi luvha na vho Rambuda na Nelwamondo. Vhovha vha tshia u luvha Ha Jiwawa o vha a tshi i ta a tshi vha vhidza vha tshia na Dzikholomo, na mali, na e ne a tshi vha Thavhela

Kholomo. Ndi musi e munna o thanyaho e na Musengele
 (Musununu) misengele i bva hone, Nabodogisi ndi vhathu vho
 thanyaho. Na Frenanders. Nwatshikurwana, e na milamula
 minzhi milamula ine na i vhona Shangoni la Venda i bva
 hone. Na ha Jan Varde e na Bulasi fhano, Venda Tshakhuma)
 15 Masakha a Shango la Miwawa ndi Lutanandwa ngauri ndi hone ho
 gumaho Shango la Rasikhuthuma, Ngeno dzi Thavhani, vho vha
 vha tshi ri: Ndi tshabwa, Seli ha Luvuvhu, vheri: Ndi
 Tshilunguni, Spelonken, Nga munwe Nwaha ha da Masotsha vha
 fhira vha tshi fara Jiwawa, vha tshi mbila na ee vha tshi
 thelisa ngauri vhovha vha tshi mu ofha uri: a nga vha
 vutshela u lwa na vho vha vhu ya vha swika ha Mphaphuli
 Thengwe na Ha Tshivhasa na Venda lothe. Musi vha tshivhuya
 ndi hone vha tshi fara Mukhos (NeTsianda) Ngauri o vha a
 tshi lwa na mugivhi, vha fara mukhesi vha tuwa na e, ndi
 hone vhafunzi E. Schwellnus vha tshi a mba na masotsha na
 Jiwawa uri vha rume muthu wa u funza Ha Mutsha uri a tumule
 ndwa vha pfana, zwe ne zwe vha mbo ruma Mr. Johannes Madima
 u dzula hone ndi hone ndwa ya mugivhi, na Mukhesi i tshi
 fhela. Na Mr. Nékulaus, Mephahwe, A ya Dzananwa Ha Mashambe
 ndi hone ndwa ya ha Mutsha na Tsianda yo fhela, mukhisi a
 16 tuwa na masotsha, vha mu isa ha Jiwawa a sala hone a dzula
 Nwaha a tshi shuma Bada He ne fhala Mudzwiridi. Mukhesi
 musi ofhedza mulandu wawe a vhu e lela vhudzuloni ha we.
 Ndwa ya mukhesi na Mugivhi ya mbo fhela. Nga fhungo la
 Mudzimu. Na nga Jiwawa na Masotsha vhu swina ho vha vhu
 vhu hulu. Shangoni lothe la Venda. Hu tshi ri dzi ndwa.
 He dzi Ndau muthu a sa kovhe lelwi nda. Nga zwi vhanda.
 Mutshi mbili u fanela u ta vhanya u dzhe na Mudini, vha sa
 a thu u vala. Khoro ngauri li tshi ko vhela, khoro dzi a
 valwa, nga u ofha ma swina na Ndau. Vhathu vha kale vho vha
 vha sa tshi mbili nga maanda. U bva Tshakhuma u ya Ha
 Tshivhasa ndi maduvha mavhili nsauri vhovha vha tshi le
 melwa nga madikulo. Ndi malungu manzhi a ne vha ambara

Khunduni, na nga ubeba vhana. Ngauri nwana wa Mipwaha.
 Mitanu na muthihi. U tsha di bebiwa. Ha a thu u vha na
 myrathu. Na hone vho vha vhasa koni u tshimbila, nga maanda.
 Na hone Shango lovha li daka fhedzi. Na thangasi hu sa tshi
~~mix~~ mbilwi. Ho the hothe, Ndila i tshiya nga midi. Muthu a
 rali a tshi tuwa Luvhalani u tshi a mangwile. Hu todelwa
 Mbuvha ya u lala ngeo. Muthu ha vhu i ndi o ne ma itele a
 kale Shangoni lothe la Venda. Vha zwino a vha tsha hu ita
 kule. Ndi yone mishumo ya vhakale. Ndi musi vhatshi shengela
 Nga maanda. Zwo fhe dzwa nga vha funzi vha kale nga fhungo
 la Mudzimu, ndi lone lo tumulaho vhu swina hothe. Nga murwawawe
 17 Jesu. Kristus. Nduna dza f Jiwawa Albazine nge dzi nwamanungu
 na Luresa ndi vhone vhe a bva na vho Potogisi vho mu hwalela
 Thundu ya we a da a vhe a dzi nwe nduna dza we fhanu Venda.
 Ndi Miswane, na khuphani, na Mamukeani, na Mahlenga, na
 Shinyami, na nwamadla na Honu, na Nwashi kwamane na Tshigalo
 na Mudavhula, na Kphakhathi na Mahunise na Mabisaudlaya, na
 Bogisi na Bungeni, na nwadzinginya na Risinga na Munem wa
 gwe vhani, Maswanganyi. o vha o dzula Luvhola Ndi ene o vha
 ngi sanaho, na Jiwawa vhuho si ngauri ovha e na vhatu vha
 nzhi. Jiwawa a mu u ngelela. a ri: Makhuwa vhe ri i da
 ri do ufha Shango Marabastata, a ta kuwa na mudi wa we a ya
 hone vha tshi swika, vha mbo mufara vha mu longa khothoni na
 masankosi na danda mile nzheru, a fhedza maduvha vhana vhawo
 vha da ha e ne, a ri: ni songo da ma tsi kho u khou tse
 khisa masankosi. a bvulea a mbodi shavha vhusiku, a da a
 vhudza vhana vha we na vhasadzi vhawo, vha Thavha, vhusiku
 Ho the vha tshi mbila maduvha mararu, vhaswika luonde, nga
 murahu ha tha vha vha du mbama ~~haha~~ ho ne, makhuwa vha Mulon's
 murahu, ngauri o tuwa na masankosi, na magedane, vha zwi
 pfa u ri o du mbama kha mukoma wa he ne fho vha tshi swika
 vha wana o sha vha a ya ha Tshivhase, a vha nduna a hu mbela
 Tshivhase uri, vha mu fhe vhatu, a bva tshira, a vhuya o

thu ba kholomo, nzhi a da a nea Tshivhase nga linwe duvha a bva ee the na vha thu vhawe a wela mulambo wa Luvuvhu, a ya mudini wa Homu, a thuba kholomo, dza Homu Ho ngo vhulaha muthu, hone, o thuba kholomo fhedzi a vhuya na dzo hayani hawe Tshivhase, are ndi dza nga ene ari a tho ngo thubela iwe. A mbo di shavha na dzo a ya vhuTonga nadzo a tshi mbila a tshi la dzone, vha ha Munene-wagwevhana, ho sala matavhi nyana ndi vha Ha Mamphuli wa munene-wa gwevhana vha Ha Maswanganye.

18 Tshilinde. Mahosi a Lwamondo

Maphungwi

Radali Mathule

Maboho Nelwamando

Phophli Ne-Lwamondo

Vhaha Mutengwe vha vha vho dzula Lwamondo. Ha da Maphungwi a tshibva Swazini e na vhuna ha we. Ho govhelwa hothe nga ngavhela a tshi vhulaha madulu na ngwe na Ndau a wela mulambo wa Luvuvhu nga thanga nyoni ya Dzindi na Luvuvhu. A we Tshela Tshifulanana a dzula hone. A vhulaha madulu na ngwe na ndau a ya ha Dimbayika a ri nne ndi mudzimba ndi vhulaha madulu na ngwe na ndau. Dimpanyika a ri ndi zeone vhulaha zwan a vhulaha madulu na ngwe na ndau mikumba aisa Nzhelele. Ndi hone a tshi tuwa Tshifulanani a ya a dzula mutandani a tuwa muthandani a ya Lwamondo zwenezwo mutengwe a sinjuwa a ri vho rola Shango la n a ndi hone ~~Mapxum~~ Maphungwi/ a tshi lwa nae vha mutsisa kha thavha a dzula mutangani. Vha vha vhulaha whothe, ha sala mutengwe ndi hone vha tshi vha ita vho tshifhe vha munea musidzana uri vha vhu lahe mutupo wawe wa Ndou hu sale wa Mulaudzi, ndi hone, vha ~~Tshivha~~ vho-Tshifhe vha tshi tungulela Mapfene, u wone mudzimu w vho.

Mutengwe a beba Tsherane ~~re~~.

Maphungwi a beba Radali. Radali a beba mathule na tshilinde Tshilinde ndi e ne o vha ngi sanaho na mathule

mathule a beba ~~makh~~ maboho maboho. A ri ane a vhulaha ndau ndi mufha musi dzana Mphathe. Na Makhomu Sipholi, vhe ri ri doya u zwima Ndou khosi ye ri ndi zwone i yani ni vhuye nadzo zwenezwo vha sa athu u takuwa, ha mbo da Mboi Mboi. Tshinetise a tshi bva Dzanani. A fhata ndu ya Haisi, phanda ha Thoho ya Nari Makhuwa vhe ri: Muthu, Murema, a fhata Haisi. Ndu ifanaho na ya shu. ri a ya u thutha vhada na Ganunu vha lwa. Navho nga maanda nga misevhe na nga 19 Mafuno na Mbado! | Ndi zwone zwine vha Lwamondo, vha a na nga two vha tshi ri wa matshele, ~~ma~~ na mbado, Matshele, ndi Khaladzi vha vhulaha Hans munna wa phopho kha ningi ndi hone vha tshi thutha Haisi yo fhatiwa phanda na Thoho-ya-Nari

19b luvhundini dzina lawe ndi Matsheni vha vhu laha na muTonga vha tumula Thoho na Tshanda vha zwi nea vha HaTshivhasa ngauri vho phalala mukosi. Vha Ha Tshivhasa vhari ri fheni na tshi Gidi ngauri muTonga ndi washu ni ri fha Tshanda na Dwatwa la thoho ni ri ri itani nga Dwa twa muTonga ndi washu vha Lwamondo vha ha na vheri a rongo ni ramba tshigidi ndi tshashu, na mukhuwa. Ndi washu vha Ha Tshivhasa vha ri a ri di ri do zwivhona vha Lwamondo. Ni bebele mutanga u dale. | Vho da na Jiwawa vha mbo di luvha Jiwawa ngauri ndi ene o daho na mbi na ku Ganunu vha mutevhela na malembe na nanga dza ndou na kholomo vheri yo Ravhulaha mukhuwa ro di o vhela mulandu. Ngauri hovha hu sina Tshelede na Jiwawa a ri no ita zwone. Ndo ni vhona ni vhanna na ene o vha a sa divhi Tshelede. Nga li ~~ng~~ nwe duvha Jiwawa a ya Kimberley a tshi ri u yo vhona mali na Daimane a wana Thanga ya murole. ya Lwamondo vhe ri ri ovhona khosi munwe a tshi da u da na Sheleni munwe na mavhili ngauri Maboho hongo luvha munwe muthu ori munna ha lu vhi munwe. Nga linwe duvha Mphathe na Sipholi na Makhomu vhe ri ria u z zwima Ha Tshivhasa vha Ha Tshivhasa vha vha tangula zwi Gidi vheri muTonga o vhula hwa nga ri ne ndi mini na ri fha tshanda fhedzi u nga vhe ni bvise Thoho na tshi Gidi, vha Lwamondo vha lifhedza vha thuba kholomo dza mapate na Duthuni na Tshisahulu

(vha...
-tha)

vha Lwamondo vhe muTongo lwe vha Ha Tshivhasa. Vha da ra lwa, na vho ra vhafhedza vha ya u ramba mabunyu vha da u lwa na maboho a vha vhulaha vha ri govhela. Na Davhana a ramba vha ha Ngwana o ra mbela makhado a lwa na vho, vha dovha vha da Lwamondo. Ngauri vovha ro vha fhedza vha tuwa vha swika Malambani. Vha vha sikela vhafa vhothe. Muzila o boa a tshi sha vha a wana Jiwawa o dia Tshivhazwaulu. Vhoshavha, ha sala hu sina muthu vha dia vumbani, ndi zwone zwe vha Tshakhuma vha shavhela mangwele Shango lo Tshinyala Luvhalani hu sina muthu na muthi hi, vho Shavhela Thavhani. Lasala /

19 b
separate
entry

Manala
Mangwe
Mauvha
Mabulana
Madali
Marundela
Mazulu
Mavhegwa
Mangoma
Takata
Maufu χ

20 li soga, mabunyu. vho da ~~dzuka~~ dza hothe. Vhe na Khaladzi a tshi pfi Domboye manukuse a dze wa nga vha Hangwana muzila a dzula Tshitavhadulu, vha Ila Tshekhathe, vhanna vha Shwaana vha laipfu vha thaha dza mapango vha dzula Hamazhigizhane. Dandani. Vha nwe vha dzula Tshivhazwaulu, ngauri vho vha vho Humbela Jiwawa u ri vha dzule hone, na Vumbani. Na Tshitavhadulu. Nga linwe duvha muzila a te vhelelwa A ya a onesa ha Jiwawa a humela Murahu. Ha mbo da Mabastere vhoda na Zwigidi, u lwa vha posa zwiGidi, vhe Tshirundzanani. Vha tshi posela Tshivhazwaulu, musi zwi Gidi, zwi tshi lila. Zwi tshi ri ti ki ndii, tiki ndii, vhaVenda nga u ofha

vheri khamusi zwifhedza vhathu. Ka thihi. Musi vha tshi poswa vhe ri Mbanzhe, fola, Mbanzhe, fola vhe ri vha a zwifha ni lale nilale ni vha pfule nga Misevhe, ngauri who vha vhe na misevhe ire na vhutulu vha pfula muthu u mbo di ~~fika~~ fela heneffo. Ndwa ya vha khulu ngauri vha Venda who vha vho da vhothe. ~~aka~~ Vha Kundwa vha bvisa vhana vha vhasidzana vha Matanzhe. Mphaphuli, a bvisa tanzhe lawe mmaa Katrina mahosi o the vho bvisa matanzhe a vho. Khosi i songo bvisaho, nwana, ndi maboko. Ne Lwamondo ngauri ~~akha~~ ovha e muthu wa Jiwawa.

Ndi hone Mabastere a tshi tuwa a ya u dzula muraleni Mahosi o the a ya uluvha he ne ngei. Ngauri ~~Kambu~~ Ramabulana o nea Mabastere shango la muraleni na mara.

Ha mbo vuwa inwe ndwa Tshakhuma hovha huna munwe muthu wa Gota we a vha o dzula Tshiswisiwini o shandukela Madzivhandila. A tshi luvha Jiwawa o a mbara zwiwashasha zwandani zwi nonga malinga o newa nga Jiwawa. Madzivhandile a bvisa Nanga dza Ndou a ra mba Jiwawa. A da na Mbi ya vhatonga vha du ha Madzivhandila, Raluthaga vha bva vhothe na vha Madzivhandila. Munna u yo upfi Mavuhaputwi. (Mavuhanamune) Ndi lone dzinalwe vha mudia ya vha^ñ ndwa khulu, vha mufara vha tshi muvhulsha, a fa o puta Mavu. Ngauri ori Mavu hana mune. A fa o a puta.

Ndi hone Jiwawa a tshi a hayani. /

Nga linwe duvha, vha Tshakhuma vha vhulaha Malume-a Raliphaswa nga u vha ngi sana na Raluthaga ngauri o vha o bebwa heneffo. Tshakhuma vha mu vhulaha. Vho vha vho dzula Tshiozw (Tshitakani) Ramabulana a ri: u zwi pfa a si nyuwa a ramba. Mbi ya u da u dia madzivhandila. Vha lwa zwinzhi. Vhathu vhafhela nga maanda vha ha Ramabulana vha shavha vha ya u ramba. Mabe is vha da Na Tshigidi. Tshi thihi vha vha shushedza. Nga tsho vhe ri: tiki ndii vha Tshakhuma vhe u shavha. Vha yo guma. Ha Tshivhasa Ha sala husina na muthu na muthini. Shango, looma. Mabeis vha huma, vha Tshakhuma

vha langana. Vha bvisa musidzana Mashambe Nwana wa tanzhe na Nanga dza Ndou. Ndi hone vha tshi vho fhata vha dzula. Vha vho bvisa Lutho nga nwaha malembe ~~xx~~ mavhili nga muthihi. Ngauri hovha hu sina Malinga vhuya musi honovha na mali ndi musi munna a tshi bvisa 10 sh. Ri tshi isa ha Ramabulana ri tshi luvha. Zwenezwo la mbo lala nyana.

Nga linwe duvha vhaVenda vha langana vhothe Lwamondo na Tshakhuma. na Tsianda. Mauluma na Dzanani vho rambana u lwa na vhaTonga vha ha Matlasulele vho dzula fhala he Sunduza laast a lima hone. Seli na Send zi Matlasulele o vha a tshi luvha Jiwawa na Rasikhuthuma.
Vhe ri: VhaTonga a vha ndi vhone vha ri ra mbelaho. Makhuwa nga ri lwe navho vha wele seli ha Luvuvhu ndi hone vha tshi wela Lutanandwa vha ri u lwa na vha Ha Matlasulele. VhaVenda vheu shavha vho kundwa n'a vhaTonga hu sivhe ufa ha vhatu vhaTonga na vhaVenda. Vha Ha Tshivhasa vhef ri: ha i Ni Maphweha. Ri nne ri do vha kona ya mbo tsa n'a mauluma i tshi bva vuvha ya kanda Ha Murovhi ya vha yo w la Sendzi i luga ha Matlasulele yo u farana Sendzi. Vha Tshivhasa vhe ri: zwi a vhavha. Ri a shavha vha ha di isa Lunwenweni lwa Sendzi. Vha Tshitungulu vha thivha ndila ya tshirungulu vha Ha Tshivhasa vha fa zwinzhi. Nga Lunwenwe heri vhatu mafumo na misevhe zwa lovhele ngomu madini, nga uri vho vha vha sa divhi dambuwo. Ndi hone Matlasulele a tshi shavha a wela luvuvhu. La sala lo lala Venda.

Zwino ri rathela. Kha a murahu a Davhana Ramabulana ou dzama. Makhado alwa na Davhana a sha vhela Luonde affira nga Tshakhuma a si ula a tsa Ha Tshivhasa a fhirela Ha Mphaphuli a tuwa Ha Mphaphuli a ya ngwekhulu a dovha a a tuwa ngwe khulu a ya Ha Jiwawa a dzula hone Makhado a zwi fa zwa uri, Davhana u heneffo Ha Jiwawa a bvisa Nanga dza Ndou Na-Malembe a isa Ha Jiwawa a ri: ndi humbela Danvana u ri ndi mudise a thi funi uri

K44/14

a dzule tsini hanga. Ndi humbela uri u v udze vhaTonga vha vha songo muphalala, na vha Luonde vha songo phalala vha mufarisa. Jiwawa a tenda. Makhado a ramba mmbi yawe Yada Ha Jiwawa o ita tshi mbevha. Jiwawa a nga ha zwidivhi vha lwa ndwa khulu isina muphalali vha fhela vhathu. Ndi none Davhana A tshiri zwia vhavha ndi u shavha a wela Luvuvhu a ya Mpeni, Ndi hone a tshi amba na Jiwawa a ri: Ndi mini u tshi ndatedza Jiwawa a ri a t i koni. U Nzhena Ndzwadzanu dza vhathu vharema a thi zwi divhi Makhado a thi da hongo Mbudza ari: Ndi lwa na Davhana. Ndi hone Davhana, a tshi dzula Mpheni Jiwawa a ri dzula zwau heneffho. Ndi hone Davhana a tshi a ura mba. Maswadzi a ha ngwana vhalwa na Makhado. Ha Kundwa Maswadzi vha ya Lwamondo vha tshi tevhela Mabunyu vhodaho Lwamondo, o ra mbiwa nga Tshivhassa vha lwa na vho vha vha kunda vhaya Tshakhuma vhadi kundwa ndi hone vha tshi a Ha Davhana. Vhe ri: ndi mini u tshi ri vhulahisa nga vhathu vhau wa ri Hu na kholomo wo fhedzisa mavhuthu a khosi. Ha mbo vha ^{utuwa}
u ya ha Sigwadi. Vha yo fhelela hone.

Musi Jiwawa ofa. Ha vhusa nyana Toni Albazin.

23/1 Mavhuru vha rumela Kapten Schill a vhusa vhaVenda, na vhaTonga, munna wa vhu hali ndi ene oramba/ vhaTonga nyo dia Ha ~~dia~~ ^{23/1} dzwuluvhulu na /vhulovhedzi, musi ono tuwa. Ha vhusa Tom Kelli nwa ha muthihi, hada Bern Foster mu nwali wa ^{ndi Mw.} ~~we~~ ^{23/2} Mayne, Mazhevhe/nga tshifhinga Tsna Bern Foster (Makumbe) ndi hone hu tshi vuwa nndwa ya Piet Joubert na Mphephu nga 1898. Musi Makhuwa vha tshiya Ha ~~in~~ Mphephu vha nwe vha da Tshakhuma vhe ri: ro da u linda mufunzi vha da na vhaTonga vha nzhi, Makhuwa vhe 20. Vho da nga Madekwana vhadzhena kerekini vhaTonga vha dzula nduni ya dazi. Vha ri vhangela mulingo vha tutula vhaVenda vha tou vhuya mashango othe Lwamondo tsianda ra wa na hu sina na vhu pfelo ha mare. Vha ri: Muneri vhudza Makhuwa au a tuwe zwino a ri a funi fhano.

23/2 cont.

14/14

Malofha a a tswuka zwino. VhaTonga feneffo a vha tsha zwi kona na makhuwa vho no hanganea. VhaVenda vheri a ri funi nndwa mbili gonyani vha nweni ni funa uri vhulahisa nga Mphephu. Arali na kundwa rine ri do ya fhi Humani. Na Dombwe. Jeremia a davho u ima na Makhuwa. U vha dadza o da na vhaTonga vha wevho. Ndi hone Makhuwa a tshi humela murahu vheri Matshelo. Ndwa i a thoma vhaVenda vha langana vheriduu? vheri: Arali na pfa mufhini u tshitambela zwanda. Ha Mphephu vha tsianda ni Lie Dombwe vha Tshakhuma. Tshitavhadulu vha Mauluma. Tshitungulu ni gume nga luvuvhu ni siee Tshitungulu musanda ni so ngo zhena. Ya ri a iya farana he nengei. Dzanani Mufhini wa tambela zwanda. wa ri tiki ndii? tiki ndii? wa pfa zwine Ganunu la ita. Ngindi. Heneffo vhaVenda vha matuwa muthu a tshiril Tsianda. Ha Dombwe. ~~T~~ Tshakhuma Tshitavhadulu. Mauluma tshitungulu ye itshiwela Luta nandwa vahTonga vhe hu u shavha vhasia na zwothe. Na khuhu na mituli hai hai hai a si vhowha wela Luvuvhu. Kha vho dombwe. Vha Sha vha sia na dzi goloi dza thubiwa nga vha Tsianda. Li nwe duvha makhuwa vha ya u lwa na vha Tsianda. Vha vhulaha munwe munna a ne a pfi mantsana. He nefhala ho dzula ho ~~t~~hisudzu ngwane. Ndwa ya fhela Mphephu a shavha a wela vhembe. Ha thoma nwe ndwa ya maisimane na mavhuru nga 1899 Mr. Mayer a shavhela Tshakhuma.

23/3
~~23/3~~

Ntabeni a dzula hone na Landros van Zuller a dzula Ha mutsha Mr. Mayre ndi ^{23/3} e ne/o vhulawaho nga vha, Ha Mphephu vho rumiwa nga Mr. Teiler Bulala. He nefha Ntavheni Ho pfi i ya ni nifare mashevhe, arali a hana ni vhulahe, zwa pfi Ha Muneri ni songoya Ravele a ruma muthu Ha muneri Lessmann uri vhaya u fara Mashevho arali a hana vha do muvhulaha.

Tshi khathi hetsho ho vha hu si tshe na ndila ya u ya u sevha Mashevhe, mukosi wono lila Hothe vha Lwamondo vho no thi vha ndila hothe na vha Tshakhuma vho

23/3 ^{cont}~~matshenazvazvanez~~

who thivha ra wana vhu vhulombo mbi ya Mphephu, ya ku vhangana Mauluma ya vha yo phakha i ya Ha Mashevhe ya mu wana mutshena e ri kafuri ndi hone dzi tshido luga vha sa athu u amba naee a vhaono dzhia kula kuGidi kutuku Mma vhasali (Gevonvore) tiki ndii vhe ri ni tuu fara vha mufara, ngauri, musadzi o vha e heneffo a who ngo funa u vhulaha munna wawe musadzi e hone vhe ri muiseni, ha muneri musi vhatshi vhona zwa uri musadzi o tuwa na vhana vha mu bvisa nduri vha tuwa naee Kulenyana ha ndu vha mutangula ha vuwa tshilumbi nga mafumo vha mutahadza muvhili dzi dzintho fhedzi muvhili mothe naho mahosi who thivhela a who ngo farisa tshithu.

Vhutungu ndi hova ngauri who sokou mulitsha vharuma muthu Ha Muneri Wessmann vheri Roru miwa nga Ravele uri Mashevhe who vhulaha, ndi hone vha tshi vhudza musadzi wawe Radzula vhege yothe nga vhege ya vhuvhili hada Lunwalo lwa u ri Muneri ngaye u vhu lunga mashevhe. Rev. R. Wessmann, eri ri a gonya thavhani Ra wana u mulingo. Thovhela ro tangana Thoho ri satsha divha tshi ne ra nga ponyoka nga tsho e ri a ax thi funi vha o fhaho a khetha I. Mulaudzi, Ch. Mutshewana, S. Mambada, Z. Mavhundane, Jonas Nemakhavhani adzhia Bere yawe Ra go m nya he nengei Thavhani. Matsiko vhone vhu dzwa zwa uri mufunzi u khonya u vhulunga Mashevhe ni so ngo vha vhulaha. Ri tshi tshimbila masi ari ra vhona u nga ndi vhusiku na mavhudzi a tshi ima ra wana Shango lofa. A tsina / Shango li a favho Ra Kondelela ri tshi ofha vha Lwamondo. Shango lo vhifha. Ritshi swika Thoho dzo tou oma. Na ndevhe dzo tou hwetekana . Ra swika ra mutoda ri si muwane, Ra wana He vha muvhulahela hone, rawa na vhuvhutolo zwi tshi o fhisa who tou tswukisa muvhundu Ra dovha ra toda ra wana tshalo tshawe he vha muvhea hone na mutukana wa Jonas who vhewa fhethu hu thihi mufunzi e ri: nga ri

24 cont

fukule, ri vhone arali eene. Ra fukula ra wana eene na Mutukana wa Jonas vholadzwa fhethu hu thihi. Haai~~vho~~ mukherukanya muvhili wathe. Ra dovha ra mufukedza. Mufunzi a ita Thabelo a tshi rabela a ri bonyi Ri shavha maswina Ra vhuya Hayani ngauri. O vhulungwa nga vha Mauluma ngauri hopfi mufunzi a saya ni muvhulunge vha thuba zwothe mimbete madrasi vha tou khe rukanya ra wana Shango lotou tshena nga mithenga. Ya Madrasi, muthu a tshi tou guma nga magona. Ngauri ro vha rotuwa nadzi niki na hamula (Nundo) uri ri lugise Gese lawe. Na hone a rongo wana mabulanga vho vha vho thuba zwothe ra vhuya hayani radzula Bulala (Theilor) a ya ha Albazin Jiawawa mudini wawe? Ha da mudinda Mr. Piet Palmary, a tshi bva Tshilunguni e na Bere, khulu, o da u nengisa mufunzi na Jefrou a vha nengisa ri sa zwi divhi vha hona ndu dzavho na kereke lovha li duvha la mugivhela, Ha vha thugungu kha vhatendi ngauri a ro ngo divha he vhaya. Ngauri vho vha v o ya uluvha Ha Bulala-zonge matshangana nga Sondaha ra pfa vhaVenda vha tshi ri namusi Mazhangane, no lo vha, n'auri mukhuwa wanu o shavha, Re ri: ndi zwone, na ri ne radi engisa, Tsimbi ya lila, vha kuvhanga na tsini Ha muumoo, vha nwe vha vhea zwi khudo Ra zhena zwa vhudi kereke, nga matshelo mufunzi a vhuya ari ndi bva uluvha. Maduvha ma vhili ofhela. Bulala a swika Tshakhuma e na masotsha a we a 30 Ra wa na ikhakhathi Rev. Wessmann, a siho o ya Maongani. Ha Rev. Benster thi uri na e ne a ee u lu vha. Ho sala Klatt, Ra wana mudavhi wo tou dala vha tshi vhudzisa uri mavhuru, a nga fhi ra ri a huna ra lala na vho na vhu siku. He i John Mavhuru a nga fhi, vha vuwa vha tshi humela murahu.

25

A ha madzivhandila Raluthaga Shango la Tshakhuma ndi la mulalo. Ngauri dzina la uri Madzivhandila ndi uri a dzivheleaho ndila u ri maswina a si dzhene. Ngauri

25 cont

- 4 ^a h^o funi ⁿndwa, u funa mulalo. Arali muthu a bva mashangoni
 5 manwe, A tshi pandelwa u amu Tanganedza.

Ha ri musi madzivha ~~ef~~ o Ha nga nwaha wa 1890 Hu Tshi dzhena Mbodi. Ha vha na muvhango muhulu vha vhanga ho o vha e Ramaano na Mulangaphuma na Khangale. na Sundani. Mbodi ovha o sumbedzwa Ha Ton Albazin Jiwawa na ha makhado, zwa uri u dovha Khosi ya matshelo a dzula a tshi khwathiswa nga muneri E. Schwellnus vhe ri: Arali mbodi a sa dzhena vhu Hosi ndi khwene ndi tshi tuwa Tshakhuma vha dzula vha tshi khwa thi sana nga maduvha Ha ri nga duvha la u vhe wa ha we vhu hosi a da Ha muneri ngauri o vha a tshi dzula muhuvhoya. A ri muneri matshelo ndi a Thavhani, ro vhidzwa hone, ndi hone vhu Hosi vhu tshi vhu mbi wa matshelo. Muneri E Schwellnus vhe ri^z ndi zwone mbodi kha ri gwadame vha gwadama nau vha Rabela Mudzimu uri a farise vhu hosi hawe Musi thabelo yofhela vha o ne sana vha khadana zwanda. Mbodi a tuwa o rula mbilu a siula u vhidza Ramulayo na Magota a we vhothe. Khavho mulangaphuma, na Ramaano na makwarele na khangale. A si vhalo Thavhani. Ndi Mupfufhi si mp ire vha swika Thavhani na zwi Gidi zwa vho. Ndi Khakhathi vha swika vha dzula vhe ri^z Ndi zwone na musi hu vhwala khosi, Tshaphanda khosi isa athu u vhumbwa. Huna mulayo washu wa u vhone a re khosi. Hu yo vulwa pfamo ri do vho na a re khosi ndi hone hutshi i wa musanda vha linga u vula vhothe vha ku ndwa ndi hone hu tshi vhi dzwa mbodi a mbo di vula mifhululu ya lila ndi hone hu tshi i wa khoroni. Hu tshi a dziwa mikumba na masila vha da vho mufukedxa nga sila vha mdu du dza ntha ha Mukumba vheri khosianu ndi yo neii: vha Tshakhuma vhe vha tshi takuwa vho Ramaano v o mulangaphuma. Vho si nyuwa, vhe ri ri do zwi vhone ndi u tula. Vhaa gonya Ha Makhado u suma Makhado a ri a ri ~~di~~, nne ndi do ita hani. ^A vhu ne^we/nga fhedzi, arali ni na maanda.

26 cont

vhathu a thi nifhi, ni tou di lwela nga inwi vhang^{e N}. ndi
hone vha tshi rambana nga tsha vho, ~~Ramka~~ Ramaano.

Mulangaphuma, Khangale, Sundani, na vha nwe vhavhili
vha vhalanda vhavho. Tsevhi ya vha yo no swika Thavhani
ye ri; Tshira tsho swika tshi nda ha Thavha Ha ri
Mapfuvhi a tshi tswuka. Ra pfa mufhini u tshi tambela
zwanda u tshi ri tiki ndii tiki ndii murathu wa mbodi
a tshi khou vha sa mulilo khoroni vha vha vho no muvhona
mga tsje dza Tsha mulilo, muthu a vha o no muvhe a nga
mutobvu khalu rumbu a mbo di wela fhasi dzi na lawe ndi
tshimange vha mu koko dzela. Ha yani ngauri ovha a sa
athu u fa. O mu vhulayaho ndi Rammulai. Ngaufi o vha
o di dzu mba nga tombo. Tsini ha Khoro munzhedzi Gulu
yatumu la mugwarelo wawe. Sikhwetha a vha o no mu vhona
Rammulai. A tshi ri ndi a dovha u posa. Sikhwetha
ma tsiko o no mu vhona. Ambo di munengula kha phanda
a wela fhasi a su vhela mu e dzini vha tshi ya haene,
vha tshi swika vha tshi murunga nga mafumo a shusha vha
hawe nga lu tshemo lu nonga lwa nguluvhe vha hawe vhe
u shavha vho Mulangaphuma na vho Ramaano. Vha sa tsha
la vhelesa muranu. Ha mbo divha u shavha tshothe. Ha
ri duvha li tshi tavha. A vha o no swika Dombwe u
p~~a~~alala mukosi o ramba vhaTonga vhaw. E mu pfufhe
simphire muthu a tshi u giya a runga fhasi. Vhatshi ri;
Sinike se ba ~~gaz~~ gwaze ba phi e ba fokozana Rifhe ri
vha runge. A ngafhi magokhonono Ria vhulahe vha mbo di
gonya thavhani musanda u yo la Mulela Mbodi, Mudalo u
tshi khou daliwa a tshi lila mavhilihili. Zwenez^{wo}
Dombwe a huma a ya hayani. Ha ri nga la matshelo,
ha da Mphephu a ima Mauluma e ri; Ndi tevhela gwala.
~~Max~~ Heneffo Shango la Tshakhuma la tshi nyala u si vhe
mu shav o, mutuku vhaTonga vhe u shavha vha sia na
mituli. Na zwi a ~~Ma~~ Mbaro ro Ri tshi vuwa nga matsheloni
ra wana Shango. Li sina na muthu. Hu tshi lila

26 cont

Thukhuthukhu fhedzi i tshi ri: thukhuthukhu vhona.

VhaTonga vhou shavha vha wela Luvhuvhu vheri Bvesha ri
bi hile, Venda lovifha. VhaVenda vha nwe, vha nyofho,
27 vhou shavha vha ya vho Lwamondo / Mphephu a humela hayani
hawe mg ngauri o vha o da u dala ha Ravele. La mbo lala
ndi hone mbodi a tshi vha khosi a pfi madzivhandila
Ramulayo a itwa khosi Luvhalani a pfi. Neluvhalani
ngauri na^é ene ovha a sa athu u vha khosi la mbolala.

U swika mbodi madzivhandila a tshi ~~dam~~ dzama vhu Hosi
ha tshimbiluni Madzivhandila a ho ngo vhana muvhango
ngauri ndi ha Tshikhuwa.

Mbodi Madzivhandila o dzama nga nwaha wa 1899 Ha
dzhena Tshimbiluni o dzeni swa nga makumbe Bern-Foster
nga nwaha wa 1899 Tshifhinga tsha ndwa ya mavhuru, na
maisimane itshi thoma ndi o ne mafhungo a kale ngauri
vhatu vha kale vho vha vha sina nyofho, na none ho vha
hu sina malwadze, a no nga a zwino ngauri vho vha vha
sa ambari tshi thu vha sa pfi phepho, vhe vhanna vhukuma
vha zwino vha dzula nga u go mela fhedzi a huna vhathanga
vho khwathaho zwi so kou tswimila Hu vhathanga Hu
vhasidzana. Ka na ndi dzi nguvho dzine vha fuka na mi
nwenda. Na zwi fu wo zwa zwino a zwi fani na zwa kale
na kholomo dza kale ndi dzi nwe dzi na maanda na Esela
dza kale dzo vha dzi na maanda vha funzi vha kale vho
C. Beuster na vho E. Schwellnus vho vha vhe na Esela
dza vho nthihi yo vha itshi hwala Saga ya mavhele i
nthihi ndi mini Esela dza zwino dzi sa hwali Saga ndi
nga uri vho no dzi sha ndula madzina a dzo kani? Esela
i vho pfi Mbongola na (Donki) no zwi vhona zwi thu zwa
kale zwo fhambana na zwi swa. Na ma ite le a kale ndi
manwe na ma ite le a zwi no ndi manwe. Vha zwino vhe
ri: vha kale a vho ngo thanya vho thanya zwone. Matanzu
maswa a tikwa nga malala vhutali ho wanwa, kha vha kale
vho dzhia hone vhutali kha vhakale ndi e neo ha imvi

27 cont

319

K44/ 14

22

28

vhaswa ni dzo u se dza a thi a mbi zwo ne naa? ndi tshi
ri. matanzu ma swa a tikwa nga malala? / Mafhongo a Mphephu
na Sinthumule Makhado Ramabulana. O dzama nga 1895
Mphephu. Ndi musi o ya Kimberley. Sinthumule o rumiwa
vhu Kalanga nga mune wawe. Na dzi Goloi dza 16 u yo
rengi a mavhele vho vha vha siho hayani, musi Madzivha
oHa. Mphephu a rwelwa lurale nga mafolo Piet
a ri nge no Madzivha lha. Na ngei vhuKalanga. Ha
Sinthumule vha zwi pfa uri: hono dzhena khosi ntswa malise,
Ho Kuvhangana Magota. Vho Rasivhetshele na vho Ratombo
na Makhokha Ravele a hana, a tuwa. vha vhidza. Na
Funyufunyu a da vho vhe ri: khosi ye ra sumbe dzwa
nga Ramabulana, ndi ye neii, Funyufunyu a ri; e ya? vha
thavha dzi kholomo, Funyufunyu ari: Mpheni thoho ya
ngu musi a tshila ezz ari Shone vhe ri ai uri mini ari:
ndi ri Mphephu, na Sinthumule vho Shona, a tshi hoy
Malise, na magota a we. A mbo di na mela mbidi ya we
a ya Hayani a tshi swika hayani, a mbo di rumu vhathu
Ha Mphephu, u ri, a songo vhuya nga Bada ngauri vho
langana u vha vhu laha na ha Sinthumule a rumela ngauralo.
Ha swika Sinthumule, phanda a swika vhu Lorwa. Ha Makhadzi
Ndalambi, ari no vhuya ari ndo vhuya ari Mukomana haithu
u vhuya naa? vhe ri ha athu, Ndalambi, a ri vhuhosi ho
dzhemva na nne a tho ngo vhu dzwa. Sinthumule a ri:
ndi a ya ulwa ndalambi ari u lwela nyi ene ari ndi lwela
mukomana. ~~Ndik~~ Ndalambi ari hai, vhuhosi a vhu lwelwi
munwe lindela mukomana ngauri dzi ~~G~~ Goloi o vha o dzi
sia ndila ni ndi ho ne a tshiya Ha Funyufunyu a muthavhela
ngu ari, vhu Hosi ho dzhe nwa nga malise, e ne ari nai
a ya ulwa. Funyufunyu a ri u lwela nyi a ri mukomana
arili ndela mukomana a vhuye, ndi hone a tshi a phanda

28 cont

319

K44/14

23

ha Makwatambani a fhata mitsheto hone. Mphephu na ene a swika vhulorwa ha Makhadzi Ndalambi ari Sinthumule.

Ovha e fhano Mphephu ari zwino vhone vho Makhadzi vhe i ri mini. Makhadzi a ri: nne ndi na mini ndola vhelesa vho inwi na nne pufha ndi songo vhudzwa ndi hone a tshi ya Ha Funyufunyu dza wa mathotho kholomo di hone a tshi ya Ha murathu. Vhalanga na yo u ramba ya guma nga vhulorwa vhe matshelo, ri a thavhani vha ruma muthu vheri ri fhano/vha Thavhani vheri nga vha de vha sazwi di ~~xh~~ vhi zwa uri ngomu hayani hu na Tshimbevha ngauri kutame, o dzula heneffo musanda una sia la we, a vhudza Rasivhetshele a ri: siani langa ni songo da nada tshi a swa tshiGidi nga ma tsheloni, vho Mphephu vha vhone muthu a tshi i misa tshanda o fara Dugu tswuku vhe ri muthu u khonda a tshi bva thavhani, ni si mu vhulahe a swika kha vho matsiko ndi tshifikela ari, vho taha. thavhani vho ya malimuha ngauri vhe ri fhano a hu lweii ndi hone Mphephu a tshi ri, Sinthumule Malimhua, ~~am~~ ene a luge Thavhani, Thavhani a ho ngovha na nndwa ngauri vha vho taha.

Malimuha vhafara tsha ukonda, vha fhela vhatu a hovhelela a dzhena thondoni, ngei Hayani vha tshi tou hana, vhaillafuri Sinthumule. A vhi dzelela mukomana a ri ngeno zwi a konda ya vha yo bva Thondo, vha mbo di taha vha Malise vhatu vha fhela midalo ya daliwa. Ha re nwa zwa vhu hosi Mphephu ari: Sinthumule nga a dzule Malimuha, Funyufunyu ari a songo dzula Malimuha, Ndaau mbili a dzi dzuli huthihi, muiseni Mudavhini. Khagala ndi hone a tshi a Tshifhephe. A dzula hone nga linwe duvha ha shavha Tshivikela a shavhela ha Sinthumule. Mphephu, a ruma mudinda u mufe vhe lela. Sinthumule ari hufha na fhano vho hu hayani, o dzula zwawe. Ha dovha ha Shavha mmame a Shavhela Ha Sinthumule. A di ralo a ri hufha e mmame, ndi mmame washu rothe. Ha ri linwe duvha a inga. Halwa vhunzhi a shela na Burani a vhidza Magota

othe a fhasi mudavhini na tshivhodza na Phahwe na mufeba, vha nwa Halwa. Musi vho no dzelela ari ni a zwi pfa. naa? Nne ndi ri nwana ha Bebi munwe nwa.a vha do wa vhothe. Mufeba a ri u mini Sinthumule a ri; ndi ri nwana ha Bebi munwe nwana, vha do wa vhothe, mufeba. Ndi u na mela mbidi ya we. A si ula ndebvu dzi tshi tou fhepheda, u ya Ha Mphephu, musi a tshi swika o tou shisha mabiko, a ri; no so kou dzula ni tshi u ngwa nga Halwa. Shango lozhi wa nga Sinthumule o ku vha nga nya Magota, o the, uri nwana ha Bebi, munwe nwana vha do wa vhothe Mphephu a ri: e Sinthumule naa mufeba a ri ee; nne ndi nwana ~~mutukukuu~~ mutuku kani.

30

Mphephu a ri: Ndi do ruma mudinda wa nga a mbo di ruma mudinda a ya u vhudzi sa a ri ~~max~~ ndo rumiwa. Mukoma a ya a vhudza Sinthumule ari: ho da mudinda wa musanda. Ari mu vhu dzeni a de a ya a lo sha. ari hupfi mini mudinda ~~xx~~ ari: hupfi mafhongo a ne nda a pfa ndi o ne naa? A u ri nwana ha Bebi munwe nwana, vhado wa vhothe Sinthumula a ri: Ndi zwone nwana ha Bebi munwe vha do wa vhothe Iya u vhudze Mphephu nga u ralo. Mudinda a mbo huma aswika a ha ne lela mune wawe a ri: Mafhongo ndi one Muhalu uri: la da a fha lo Kovhela. Muhalu, Mphephu, ari: aa e Sinthumule, Tshiala Buranbe bugyne bga vgykirwa, Ba Thondo fhedzi ya ku vhangana musanda, ya ri dudu: Muthu a i phakha ene munne a ri ndi a tsa nga nne mune vha ha na vhe ri a iwa muhalu vha songoya vha ri a ri a tuwa thondo mulingindi wa tou lila vho di tama zwqvhudi ngauri arali muthu a tshia Ndwanu u fanela u ditama ngauri vheri Munna u khodwa tshiala. Ya ri a i ya ~~fam~~ farana tsha vha tshi bububu Mufhini wa tambela zwanda Mutobvu u tshila muthu. Zwenezwo ndi hone Sinthumule a tshi taha a urela Luvuvhu na Tshirovha a dzula mufulani tshi a welon na vhathu vhaw. a ruma Tshifhenya ha matidze ari makhulu ndi fhano. Matidze ari nne ndi musadzi. Nga a fhire a ye hunwe.

319
30 cont

44/14

25

ngauri ndi vhanna vhanga vhothe ndi nga sikone u zhe na mafhungo anu mudinda a vhuya a ha nelela Sinthumule litshi kovhela vha langana vheri: Ri a wela. Sinthumule a ri Khadani kholomo dzothe dzi wele. Heneffo na we avha a tshifuna u sala. Hongo tsha sala. Ngauri kholomo dzowela vha Kalaha vhe ri a ri yi vho mariba na musida mufara utshilitsha. Vhuromu, murathu wa musida vha wela na Sinthumule, na nwana wa musida vha yo dzula Ha Gill Mifulani a fata mudi muhulu ndi hone he Sinthumule a thoma u funzwa a vha mutendi. Ha ri nga linwe duvha a ya ha Manavhela. A ri u nga sintendele, u ri ndi dzhene vhano naa? Manavhela a ri: nga vhade zwavho nwana wa khosi Hufha ni vha thihi. Ndi hone Manavhela, a tshi a Ha Mphephu, nga tshi mbevha a ri ndi funa u ita tshi kantsi uri: ri do lwa na Makhuwa hone Mphephu nga usa divha tshi mbevha tsha Manavhela. A tenda, a fhata mitsheto, musi mitsheto yo fhela, / a ruma muthu ha Sinthumule ari: Mitsheto yo fhela e ri ndi zwone, a vhu dza Mavolontiri (Makhuwa) a ri nne ndi a wela Ha Manavhela, vhe ri ndi zwone, Arali wa lwana musi u swika li tshi kovhela, Matshelo ri do u phalala. Mudinda a vha o no ya kale Thavhani wa mufeba. E ri Sinthumule o dzhena Ha Manavhela, Mphephu, e ri tshiala ne gume nga Vhulorwa na ha Funyufunyu, yo u ramba ya ramba suke, ye i tshitsa, e ri ndi a tsa nga nne mune vhe ri a i wa muhali, e ri ni songo posa tshi gidi, ni toufara, arali, e Sinthumule ni songo muvhulaha a ne a muvhulaha, na ene u ya vhulahwa ni tou runga nga mapfumo. Ya ri u farana, tshikhoo tsha tou lila husivhe ufa ha vhatatu Bas Hans (Libada) a ri itsa divha ndwa ya vhatukana. Musi Mphephu, a tshi do swika ndi hone nitshi dovhona ndwa vhukuma, Ngauri vho vha vha tshi kundwa u dzhena, thavhani, ngauri yo vhifha nga maanda. A vha u ada Tshilamulele vhakalaha. Mphephu wa ha Ramabulana, Bas Hans na / mavolontiri vho ima seli Ha Muohodi, Bas Hans a twhi

31

vho na tshi ruli. Tshi tshi duba ari a haa zwino ndi hone nitshi do vhona ndwa vhu kuma, a da a ima ha Mufeba, uyu mushwaana. A tsha di timatima, munwe Muthanga we a vha e heneffo tsini hawe. A ri munadzi wa Mpnephi, u thohoni ya we. A ri zhuvhu, a u rwa nga fhasi, a ri ruthu a ri: phweha diwe, utwa wo ri dzudza fhano vhathu vha tshi fhela a vha o mututula a tshi ~~ni~~
a ri:
(~~tswimila~~ sa mbwa ya khetho, a tshi ri tswii? tswii?
ni songo posa tshi gidi ni toufuna, husi vhe u fa ha vhathu. Bas Hans ari: zwino ndi hone Indwa vhukuma, ya ri ufara na, tsha vha tshi bububu, a vha obva uyu Musekene, Sinthumule vha mufha ndila, a bva e ethe vhathu vhawo vhafhela Muthu arali a tshi bva vha runga, thavha vha longa mulilo. Ndi hone Bas Hans tshi vhu dza Mavolontir ari no zwi vho na ha, ndi yo ne ndwa vhu kuma, musi Sinthumule a tshi swika kha mavholontiti a tou ri nga zwi vhindi phasha,, musi ono dzi vhuluwa a ri ndi mini ni songo mpfarisa vhe ri a ri dzheni ndwa dza ~~Makaxxaka~~ Makafuri. Ndi hone Sinthumule, a tshi a Pretoria u ramba Makhuwa,

32

Muthoiwane Ndi Manwe.

Muthoiwane ovha o dzula vuvha a pandelwa vuvha nga a ~~x~~ Shavhela Ha Nwandzinginya afhata mudi, Muhulu nga ~~king~~ linwe duvha Ratombo (Makheda) a vhu dza nwandzinginya a ri: matshelo. Ndi doda u thavhela kholomo ya nga heneffo ndi tshi thavhela mavhele, mat iko ndi tshimbevha. U funa u dia muthoiwane. Na hone mudini wa mu thoiwane, o vha o fhata na vhaTonga tsini musi napfuvhi a tshi tswuka Ratombo a vha o belela na tshira tshawe. Yo u farana, na Muthoiwane, Ratombo a kundwa u dzhena mudiri, Ratombo a fhedza vhaTonga, Ho vha Huna muTonga, heneffo mudini wa Muthoiwane a tangana na muVenda u a runga, ari: Ndi we thamba tshira, ndi hone muthoiwane a tshi shavha na kholomo dza we a ya tshi lunguni. Ewinzhi ho vhulawa vhasadzi Ha Nwandzinginya a vho ngo Swika, ngauri vhovha vha tshi toda Muthoiwane, ndi hone vhaTonga vha tshi ira Ratombo, vhe ri ndi Tshidlaya-navhahura.

End S.219